

# GETTING THE MOST FROM THE VALUE LINE PAGE

111213141516171819

<b>COCA-COLA</b> NYSE-KO	<b>RECENT PRICE</b> 78	<b>P/E RATIO</b> 30.5 (Trailing: 32.9; Median: 20.0)	<b>RELATIVE P/E RATIO</b> 2.03	<b>DIV'D YLD</b> 1.2%	<b>VALUE LINE</b>																																																																												
<b>TIMELINESS</b> (Relative Price Performance Next 12 Mos.) 2 Above Average	High: 5.5	Low: 4.1	High: 5.5	Low: 4.1	<b>Target Price Range</b> 1998 1999 2000																																																																												
<b>SAFETY</b> (Scale: 1 Highest to 5 Lowest) 1 Highest	1998-00 PROJECTIONS																																																																																
<b>BETA</b> 1.00 (1.00 = Market)	Price Gain: +35% (High 105, Low 85)	Ann'l Total Return: 9% (High 105, Low 85)																																																																															
<b>Insider Decisions</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th colspan="2">M A M J J A S O N</th></tr> <tr><td>to Buy</td><td>3 0 1 0 0 0 2 0 0 0</td></tr> <tr><td>to Sell</td><td>2 0 2 2 0 0 1 0 0 0</td></tr> <tr><td>Options</td><td>2 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td></tr> <tr><td>to Sell</td><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td></tr> </table>					M A M J J A S O N		to Buy	3 0 1 0 0 0 2 0 0 0	to Sell	2 0 2 2 0 0 1 0 0 0	Options	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0	to Sell	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																																																		
M A M J J A S O N																																																																																	
to Buy	3 0 1 0 0 0 2 0 0 0																																																																																
to Sell	2 0 2 2 0 0 1 0 0 0																																																																																
Options	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																																																																
to Sell	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																																																																																
<b>Institutional Decisions</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th colspan="2">M A M J J A S O N</th></tr> <tr><td>to Buy</td><td>1035 3235</td></tr> <tr><td>to Sell</td><td>262 281 297</td></tr> <tr><td>Mid \$100k</td><td>664349 652879 630678</td></tr> </table>					M A M J J A S O N		to Buy	1035 3235	to Sell	262 281 297	Mid \$100k	664349 652879 630678																																																																				
M A M J J A S O N																																																																																	
to Buy	1035 3235																																																																																
to Sell	262 281 297																																																																																
Mid \$100k	664349 652879 630678																																																																																
<b>Percent Shares Traded</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>1979</th><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th><th>1984</th><th>1985</th><th>1986</th><th>1987</th><th>1988</th><th>1989</th><th>1990</th><th>1991</th><th>1992</th><th>1993</th><th>1994</th><th>1995</th><th>1996</th></tr> <tr><td>Percent</td><td>3.35</td><td>3.99</td><td>3.97</td><td>3.84</td><td>4.17</td><td>4.69</td><td>5.12</td><td>5.63</td><td>5.14</td><td>5.88</td><td>6.65</td><td>7.66</td><td>8.71</td><td>10.00</td><td>10.76</td><td>12.67</td><td>14.40</td><td>16.40</td></tr> </table>					Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Percent	3.35	3.99	3.97	3.84	4.17	4.69	5.12	5.63	5.14	5.88	6.65	7.66	8.71	10.00	10.76	12.67	14.40	16.40																																						
Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996																																																															
Percent	3.35	3.99	3.97	3.84	4.17	4.69	5.12	5.63	5.14	5.88	6.65	7.66	8.71	10.00	10.76	12.67	14.40	16.40																																																															
<b>Options: CBOE</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>1979</th><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th><th>1984</th><th>1985</th><th>1986</th><th>1987</th><th>1988</th><th>1989</th><th>1990</th><th>1991</th><th>1992</th><th>1993</th><th>1994</th><th>1995</th><th>1996</th></tr> <tr><td>Call</td><td>3.35</td><td>3.99</td><td>3.97</td><td>3.84</td><td>4.17</td><td>4.69</td><td>5.12</td><td>5.63</td><td>5.14</td><td>5.88</td><td>6.65</td><td>7.66</td><td>8.71</td><td>10.00</td><td>10.76</td><td>12.67</td><td>14.40</td><td>16.40</td></tr> <tr><td>Put</td><td>.26</td><td>.37</td><td>.40</td><td>.41</td><td>.44</td><td>.51</td><td>.55</td><td>.63</td><td>.72</td><td>.85</td><td>1.01</td><td>1.20</td><td>1.41</td><td>1.69</td><td>1.96</td><td>2.32</td><td>2.75</td><td>3.15</td></tr> </table>					Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Call	3.35	3.99	3.97	3.84	4.17	4.69	5.12	5.63	5.14	5.88	6.65	7.66	8.71	10.00	10.76	12.67	14.40	16.40	Put	.26	.37	.40	.41	.44	.51	.55	.63	.72	.85	1.01	1.20	1.41	1.69	1.96	2.32	2.75	3.15																			
Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996																																																															
Call	3.35	3.99	3.97	3.84	4.17	4.69	5.12	5.63	5.14	5.88	6.65	7.66	8.71	10.00	10.76	12.67	14.40	16.40																																																															
Put	.26	.37	.40	.41	.44	.51	.55	.63	.72	.85	1.01	1.20	1.41	1.69	1.96	2.32	2.75	3.15																																																															
<b>CAPITAL STRUCTURE as of 9/30/95</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>1979</th><th>1980</th><th>1981</th><th>1982</th><th>1983</th><th>1984</th><th>1985</th><th>1986</th><th>1987</th><th>1988</th><th>1989</th><th>1990</th><th>1991</th><th>1992</th><th>1993</th><th>1994</th><th>1995</th><th>1996</th></tr> <tr><td>Total Debt</td><td>1482.7</td><td>1483.1</td><td>1483.5</td><td>1628.9</td><td>1636.2</td><td>1569.9</td><td>1543.9</td><td>1540.0</td><td>1489.4</td><td>1419.2</td><td>1348.1</td><td>1336.5</td><td>1329.0</td><td>1306.9</td><td>1297.5</td><td>1275.9</td><td>1250.0</td><td>1230.0</td></tr> <tr><td>LT Debt</td><td>11.4</td><td>9.7</td><td>9.6</td><td>9.6</td><td>12.6</td><td>12.2</td><td>13.6</td><td>17.3</td><td>18.0</td><td>13.9</td><td>17.8</td><td>20.4</td><td>24.4</td><td>28.7</td><td>25.1</td><td>22.5</td><td>26.8</td><td>27.0</td></tr> <tr><td>LT Interest</td><td>5.0%</td><td>6.5%</td><td>6.7%</td><td>6.5%</td><td>5.2%</td><td>4.8%</td><td>4.2%</td><td>2.9%</td><td>2.6%</td><td>3.0%</td><td>2.3%</td><td>1.9%</td><td>1.6%</td><td>1.4%</td><td>1.6%</td><td>1.7%</td><td>1.4%</td><td>1.4%</td></tr> </table>					Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Total Debt	1482.7	1483.1	1483.5	1628.9	1636.2	1569.9	1543.9	1540.0	1489.4	1419.2	1348.1	1336.5	1329.0	1306.9	1297.5	1275.9	1250.0	1230.0	LT Debt	11.4	9.7	9.6	9.6	12.6	12.2	13.6	17.3	18.0	13.9	17.8	20.4	24.4	28.7	25.1	22.5	26.8	27.0	LT Interest	5.0%	6.5%	6.7%	6.5%	5.2%	4.8%	4.2%	2.9%	2.6%	3.0%	2.3%	1.9%	1.6%	1.4%	1.6%	1.7%	1.4%	1.4%
Year	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996																																																															
Total Debt	1482.7	1483.1	1483.5	1628.9	1636.2	1569.9	1543.9	1540.0	1489.4	1419.2	1348.1	1336.5	1329.0	1306.9	1297.5	1275.9	1250.0	1230.0																																																															
LT Debt	11.4	9.7	9.6	9.6	12.6	12.2	13.6	17.3	18.0	13.9	17.8	20.4	24.4	28.7	25.1	22.5	26.8	27.0																																																															
LT Interest	5.0%	6.5%	6.7%	6.5%	5.2%	4.8%	4.2%	2.9%	2.6%	3.0%	2.3%	1.9%	1.6%	1.4%	1.6%	1.7%	1.4%	1.4%																																																															
<b>CURRENT POSITION</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>1993</th><th>1994</th><th>9/30/95</th></tr> <tr><td>Cash Assets</td><td>1078</td><td>1531</td><td>1925</td></tr> <tr><td>Receivables</td><td>1210</td><td>1470</td><td>1648</td></tr> <tr><td>Inventory (Avg Cst)</td><td>1049</td><td>1047</td><td>1203</td></tr> <tr><td>Other</td><td>1097</td><td>1157</td><td>1336</td></tr> <tr><td>Current Assets</td><td>4434</td><td>5205</td><td>6112</td></tr> <tr><td>Accounts Payable</td><td>2217</td><td>2564</td><td>3075</td></tr> <tr><td>Debt Due</td><td>1672</td><td>2083</td><td>3138</td></tr> <tr><td>Other</td><td>1282</td><td>1530</td><td>1602</td></tr> <tr><td>Current Liab.</td><td>5171</td><td>6177</td><td>7815</td></tr> </table>					Year	1993	1994	9/30/95	Cash Assets	1078	1531	1925	Receivables	1210	1470	1648	Inventory (Avg Cst)	1049	1047	1203	Other	1097	1157	1336	Current Assets	4434	5205	6112	Accounts Payable	2217	2564	3075	Debt Due	1672	2083	3138	Other	1282	1530	1602	Current Liab.	5171	6177	7815																																				
Year	1993	1994	9/30/95																																																																														
Cash Assets	1078	1531	1925																																																																														
Receivables	1210	1470	1648																																																																														
Inventory (Avg Cst)	1049	1047	1203																																																																														
Other	1097	1157	1336																																																																														
Current Assets	4434	5205	6112																																																																														
Accounts Payable	2217	2564	3075																																																																														
Debt Due	1672	2083	3138																																																																														
Other	1282	1530	1602																																																																														
Current Liab.	5171	6177	7815																																																																														
<b>ANNUAL RATES of change (per sh)</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>1993</th><th>1994</th><th>9/30/95</th></tr> <tr><td>Sales</td><td>10.0%</td><td>13.5%</td><td>15.0%</td></tr> <tr><td>"Cash Flow"</td><td>16.0%</td><td>18.5%</td><td>16.5%</td></tr> <tr><td>Earnings</td><td>17.0%</td><td>18.5%</td><td>16.5%</td></tr> <tr><td>Dividends</td><td>12.0%</td><td>17.0%</td><td>11.5%</td></tr> <tr><td>Book Value</td><td>7.5%</td><td>9.5%</td><td>17.0%</td></tr> </table>					Year	1993	1994	9/30/95	Sales	10.0%	13.5%	15.0%	"Cash Flow"	16.0%	18.5%	16.5%	Earnings	17.0%	18.5%	16.5%	Dividends	12.0%	17.0%	11.5%	Book Value	7.5%	9.5%	17.0%																																																				
Year	1993	1994	9/30/95																																																																														
Sales	10.0%	13.5%	15.0%																																																																														
"Cash Flow"	16.0%	18.5%	16.5%																																																																														
Earnings	17.0%	18.5%	16.5%																																																																														
Dividends	12.0%	17.0%	11.5%																																																																														
Book Value	7.5%	9.5%	17.0%																																																																														
<b>QUARTERLY SALES (\$ mill.)</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>Mar.31</th><th>Jun.30</th><th>Sep.30</th><th>Dec.31</th><th>Full Year</th></tr> <tr><td>1992</td><td>2771</td><td>3550</td><td>3507</td><td>3246</td><td>13074</td></tr> <tr><td>1993</td><td>3056</td><td>3899</td><td>3629</td><td>3373</td><td>13957</td></tr> <tr><td>1994</td><td>3352</td><td>4342</td><td>4461</td><td>4017</td><td>16172</td></tr> <tr><td>1995</td><td>3854</td><td>4936</td><td>4895</td><td>4333</td><td>18018</td></tr> <tr><td>1996</td><td>4320</td><td>5530</td><td>5490</td><td>4860</td><td>20200</td></tr> </table>					Year	Mar.31	Jun.30	Sep.30	Dec.31	Full Year	1992	2771	3550	3507	3246	13074	1993	3056	3899	3629	3373	13957	1994	3352	4342	4461	4017	16172	1995	3854	4936	4895	4333	18018	1996	4320	5530	5490	4860	20200																																								
Year	Mar.31	Jun.30	Sep.30	Dec.31	Full Year																																																																												
1992	2771	3550	3507	3246	13074																																																																												
1993	3056	3899	3629	3373	13957																																																																												
1994	3352	4342	4461	4017	16172																																																																												
1995	3854	4936	4895	4333	18018																																																																												
1996	4320	5530	5490	4860	20200																																																																												
<b>EARNINGS PER SHARE</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>Mar.31</th><th>Jun.30</th><th>Sep.30</th><th>Dec.31</th><th>Full Year</th></tr> <tr><td>1992</td><td>.29</td><td>.43</td><td>.41</td><td>.30</td><td>1.43</td></tr> <tr><td>1993</td><td>.35</td><td>.52</td><td>.45</td><td>.36</td><td>1.68</td></tr> <tr><td>1994</td><td>.40</td><td>.59</td><td>.55</td><td>.44</td><td>1.98</td></tr> <tr><td>1995</td><td>.50</td><td>.71</td><td>.64</td><td>.52</td><td>2.37</td></tr> <tr><td>1996</td><td>.55</td><td>.85</td><td>.75</td><td>.60</td><td>2.75</td></tr> </table>					Year	Mar.31	Jun.30	Sep.30	Dec.31	Full Year	1992	.29	.43	.41	.30	1.43	1993	.35	.52	.45	.36	1.68	1994	.40	.59	.55	.44	1.98	1995	.50	.71	.64	.52	2.37	1996	.55	.85	.75	.60	2.75																																								
Year	Mar.31	Jun.30	Sep.30	Dec.31	Full Year																																																																												
1992	.29	.43	.41	.30	1.43																																																																												
1993	.35	.52	.45	.36	1.68																																																																												
1994	.40	.59	.55	.44	1.98																																																																												
1995	.50	.71	.64	.52	2.37																																																																												
1996	.55	.85	.75	.60	2.75																																																																												
<b>QUARTERLY DIVIDENDS PAID</b>	<table border="1" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr><th>Year</th><th>Mar.31</th><th>Jun.30</th><th>Sep.30</th><th>Dec.31</th><th>Full Year</th></tr> <tr><td>1992</td><td>..</td><td>.14</td><td>.14</td><td>.26</td><td>.56</td></tr> <tr><td>1993</td><td>..</td><td>.17</td><td>.17</td><td>.34</td><td>.68</td></tr> <tr><td>1994</td><td>..</td><td>.195</td><td>.195</td><td>.39</td><td>.78</td></tr> <tr><td>1995</td><td>..</td><td>.22</td><td>.22</td><td>.44</td><td>.88</td></tr> <tr><td>1996</td><td>..</td><td>.22</td><td>.22</td><td>.44</td><td>.88</td></tr> </table>					Year	Mar.31	Jun.30	Sep.30	Dec.31	Full Year	1992	..	.14	.14	.26	.56	1993	..	.17	.17	.34	.68	1994	..	.195	.195	.39	.78	1995	..	.22	.22	.44	.88	1996	..	.22	.22	.44	.88																																								
Year	Mar.31	Jun.30	Sep.30	Dec.31	Full Year																																																																												
1992	..	.14	.14	.26	.56																																																																												
1993	..	.17	.17	.34	.68																																																																												
1994	..	.195	.195	.39	.78																																																																												
1995	..	.22	.22	.44	.88																																																																												
1996	..	.22	.22	.44	.88																																																																												
<b>As expected, Coca-Cola had another excellent year in 1995, with sales up 11%, net income up 17%, and earnings per share up 20%. While business was strong in many markets, the U.S., with a gain of 8% in unit case volume in the fourth quarter, was particularly noteworthy. Higher non-operating income, a lower tax rate, and a smaller number of shares outstanding all contributed to the rise in share net to \$2.37.</b>	<p><b>This year and 1997 should again be good ones.</b> Global unit case volume was up 8% in 1995, and we think gains of at least that amount are likely going forward. The percentage gains in China, India, and Eastern Europe have continued to be large, although from a relatively small base, and it is reasonable to think strong growth will continue for a number of years. The current year should get some benefit from Coke's sponsorship of the Olympics to be held in its home town of Atlanta. (The company has also signed up to be a sponsor of the games in 1998 and 2000.) And new packaging will continue to drive the business around the world: new contour Coca-Cola bottles in 16-oz. glass and 20-oz. plastic have proven to be extremely popular. New products such as Powerade and Minute Maid Juices To Go should contribute higher sales, and we expect the company to put some of its marketing muscle behind Barq's root beer, which it acquired last year. Our current estimate is that Coke will earn \$2.75 a share this year. (Directors have approved a 2-for-1 stock split; shareholders will vote on it at the annual meeting in April.)</p> <p><b>Prospects out to 1998-2000 also look bright.</b> International opportunities seem almost limitless as Coke continues to spend large amounts to expand its infrastructure around the world. Annual earnings gains in the 15% to 20% range seem to be very achievable.</p> <p><b>Coke shares continue to carry an above-average Timeliness rank.</b> While we do have some concern that the price/earnings ratio is high, there is no question that Coke's earnings prospects are about as well defined as is possible. A continuing stock repurchase plan will also provide support for the stock price and help boost share earnings.</p> <p style="text-align: right;">Stephen Sanborn, CFA February 16, 1996</p>																																																																																
<b>(A)</b> Includes Columbia Pictures: 7/82-12/86. <b>(B)</b> Based on average shares outstanding, year-end earnings report due late Apr. Excludes special gains: '81, 4c; '86, 17c; disc. op. gains (loss): '83, (1c); '85, 5c; '89, 3c; nonrec. gain (loss): '89, 73c; '92, (17c). <b>(C)</b> Next div'd meeting about Apr. 17. Goes ex about June 12. Div'd payment dates: April 1, July 1, Oct 1, Dec 15. <b>(D)</b> Div'd reinvestment plan available. <b>(E)</b> Incl. intangibles. In '94: \$660.0 mill., 52c/sh. <b>(F)</b> In millions, adjusted for stock splits.	<p><b>Company's Financial Strength</b> A++  <b>Stock's Price Stability</b> 90  <b>Price Growth Persistence</b> 95  <b>Earnings Predictability</b> 90</p> <p>To subscribe call 1-800-833-0046.</p>																																																																																

## UPUTSTVO ZA INTERPRETACIJU VALUE LINE REPORT-A

Value Line je americki finansijski servis koji se bavi prikazivanjem finansijske prošlosti i podataka iz bilansnih pozicija neke kompanije na jedan list papira na kome se mogu naci ključne informacije o performansama te kompanije i njenih akcija, kao i institucionalnoj i insajder trgovini istima.

Znacaj Value Line, medutim nije samo u tome što pruža veliki broj informacija u formatu koji se lako cita vec i što omogućava lako uporedivanje akcija medu sobom.

U nastavku cemo analizirati finansijski izvještaj Value Line za kompaniju Coca – Cola, kao i osnovne podatke koje se ticu njenih akcija.

Ime kompanije se nalazi u gornjem lijevom uglu stranice. Tu možemo naci simbol berze na kojoj se trguje tim akcijama (NYSE), kao i simbol akcija te kompanije (KO). Ovi simboli nalaze se odmah poslije imena kompanije.

**1 – *Timeliness, Safety i Beta.*** Timeliness predstavlja mišljenje analiticara o mogućnosti predviđanja promjena cijene ove akcije u narednih 12 mjeseci u odnosu na ostale akcije analizirane od strane Value Line, kojih je inace oko 1700. Ovaj rang može uzimati vrijednost od 1 do 5. Safety pokazuje kako se rangira akcija po potencijalnom riziku koji nosi (1-5). Beta pokazuje osjetljivost akcije na promjene na cijelom tržištu (predstavljenim NYSE Composite Indexom).

**2 –** Ovdje se nalaze projekcije Value Line analiticara o rasponu cijena i ukupnim godišnjim stopama povracaja sredstava na ukupni kapital 1998-2000.

**3 – *Insajder odluke.*** Odluke direktora ili srednjeg i višeg menadžmenta kompanije da kupe ili prodaju akcije svoje kompanije. Podaci se dobijaju od SEC mjesec dana ili više nakon izvršenja. Tu su takode i podaci o broju iskorišćenih prava po osnovu posjedovanja opcija na akcije. Smatra se da insajderi koriste svoje opcije kada vjeruju da je akcija dostigla maksimalnu cijenu.

**4 –** Pokazuje nam trgovinu ovim akcijama od strane velikih institucionalnih investitora. Treci red pokazuje broj akcija koje posjeduju institucionalni investitori.

**5 –** Struktura kapitala na odredeni dan. Ovdje se nalaze podaci o iznosu ukupnog dugorocnog duga kompanije kao i procenat u odnosu na ukupni kapital. Isto to i za akcijski kapital izražen uobicnim akcijama. Takode i iznos kamate na dugorocni dug i broj emitovanih akcija.

**6 –** Tekuca pozicija – tekucu imovina i tekuce obaveze.

**7** – Stope rasta za prihode od prodaje, cash flow,... u proteklih 5 i 10 godina, kao i njihova projekcija za buduci period. Kvartalni prihodi od prodaje od 1992 do 1996.

**8** – Kvartalane zarade po akciji od 1992 do 1996.

**9** – Kvartalano isplacene dividende 1992 do 1996.

**10** – Futnote

**11** – Najviša i najniža cijena akcija za datu godinu.

**12** – Ovo je linija poznata pod nazivom „cash flow linija“. Svaka tacka na ovoj liniji dobija dijeljenjem cijene akcije sa zaradom u proteklih 12 mjeseci zajedno sa amortizacijom za taj period.

**13** - Vidimo da je grafik na x osi podijeljen na kolone. Svaka kolona predstavlja jednu godinu. Takode svaka kolona ima 12 uspravnih linija koje pokazuju najvišu i najnižu cijenu po kojoj su se prodavale akcije Coca-Cole u toku svakog mjeseca. Iznad cash flow linije na grafiku možemo primjetiti oznake tipa “2 for 1 split”. One oznacavaju da je kompanija izvršila stock splitting tako što je za svaku postojeću akciju emitovala dvije. Razlozi za to mogu biti brojni. Ovo se cesto dogada kada cijena akcija raste u dužem vremenskom periodu. Tada kompanija vrši stock splitting ne bi li stvorila osjecaj kod investitora o jeftinijim akcijama, iako ustvari ovo nema nikakvog efekta na njihovu vrijednost. Takode, kompanije ovo cesto rade kada žele da imaju što veci broj manjih akcionara.

**14** - *Recent price* – utvrđena devet dana prije dostave izvještaja.

**15** – *P/E ratio* – recent price podijeljena sa zaradom po akciji koja je ostvarena u proteklih 12 mjeseci.

**16** – *P/E median* – zaokruženi prosjek cetiri srednje vrijednosti prosjecnih godišnjih price/earnings racia u proteklih 10 godina.

**17** – *Relative P/E ratio* – tekuci P/E racio kompanije podijeljen sa prosjekom P/E racia svih akcija pracenih od strane Value Line. Ovaj broj pokazuje da je P/E racio Coca-Cole 2.03 puta veci od prosjecnog P/E racia kompanija pracenih od strane Value Line.

**18** – *Dividend yield* – keš dividenda cija je isplata najavljena u narednih 12 mjeseci podijeljena sa recent price.

**19** – Value Line sa registarskim brojem izvještaja

**20** – Procjenjena najniža i najviša cijena akcija za period 1998-2000.

**21** – Relative price strenght pokazuje performanse akcije u odnosu na ostale akcije univerzuma hartija od vrijednosti Value Line u prošlosti. Timeliness služi cesto za predviđanje buduceg kretanja ove linije.

**22** - Procenat (u odnosu na broj emitovanih akcija) akcija kojim je svakog mjeseca u tom periodu trgovano.

**23** – Ovdje je moguće naci podatke o prihodima od prodaje po akciji, cash flow po akciji, zaradama po akciji,... Pored toga tu se nalaze podaci o broju emitovanih akcija, prosjecnom godišnjem P/E raciu, relativnom P/E raciu, prosjecnom godišnjem dividend yield. Svi ovi podaci se mogu naci posebno za svaku godinu navedenog perioda.

Takode su prikazani podaci o godišnjim bruto prihodima kompanije od prodaje, odnosu prihoda prije oporezivanja prema prihodima od prodaje, amortizaciji, neto profitu, poreskoj stopi, neto profitnoj stopi, working capital (tekuca imovina umanjena za tekuće obaveze), dugorocne obaveze, akcijskom kapitalu, povracaj sredstava u odnosu na ukupni kapital, povracaj sredstava u odnosu na akcinarski kapital. Poslednja dva reda su: „retained to common equity“ (procenat koji se dobija stavljanjem u odnos neto profita umanjenog za isplacene dividende i na obicne i na preferencijalne akcije i ukupnog akcijskog kapitala izraženog obicnim akcijama) i „all dividends to net profit“ (pokazuje procenat neto profita koji je isplacen u obliku dividende na obicne i preferencijalne akcije).

**24** – Opis biznisa kojim se kompanija bavi, popis njenih glavnih proizvoda, broj akcionara, broj zaposlenih, ime izvršnog direktora, adresu kompanije, br telefona,...

**25** – Izvještaj od 400 rijeci o skorijim dešavanjima koja se ticu kompanije. Izdaje se svaka tri mjeseca po utvrđenom redosledu.

**26** – Datum kada je izvještaj poslat pretplatnicima.

**27** – *Indeksi.* Company's Financial Strenght je mjera finansijske snage kompanije u poredenju sa ostalim kompanijama obradenim od strane Value Line. Najveci moguci rejting je A++. Stock's Price Stability je relativni pokazatelj standarne devijacije nedjeljnih procentualnih promjena u cijeni akcije tokom proteklih 5 godina. Kreće se od 100 za najstabilnije do 5 za najmanje stabilne. Price Growth Persistence pokazuje tendenciju stalnog rasta cijene date akcije u poredenju sa prosjecnom akcijom u univerzumu Value Line (100-5). Earnings predictability je mjera pouzdanosti iskazanih predviđanja u pogledu projektovanih zarada kompanije (100-5).